

<b>Šifra predmeta:</b> <b>PEF EDR 402</b>	<b>Naziv predmeta:</b> Individualizirani edukacijski programi				
<b>Ciklus:</b> I	<b>Godina:</b> IV	<b>Semestar:</b> VII	<b>Broj ECTS kredita:</b> 3		
<b>Status:</b> Obavezni		<b>Ukupan broj sati:</b> 45 sedmično: 3      semestralno: 45 predavanja: 2      predavanja: 30 vježbe: 1      vježbe: 15			
<b>Učesnici u nastavi:</b>	Doc. dr. Inga Bišćević				
<b>Preduslov za upis:</b>	Nema.				
<b>Cilj (ciljevi) predmeta:</b>	Cilj je da se studenti upoznaju sa svrhom IEP kao najvažnijeg pisanog dokumenta u edukaciji djece sa teškoćama u razvoju. Cilj je da studenti nauče koje su to komponente IEP, kao i da samostalno kreiraju IEP.				
<b>Tematske jedinice:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Važnost IEP u obrazovanju djece sa teškoćama u razvoju;</li> <li>• Procjena akademskih postiguća djeteta;</li> <li>• Komponente IEP: trenutni nivo funkcionisanja, kratkoročni i dugoročni ciljevi, izvještavanje o napretku djeteta;</li> <li>• Interdisciplinarni pristup u pravljenju IEP</li> <li>• Uloga IEP-a u tranzicijskim periodima: polazak u školu, prelazak iz razredne u predmetnu nastavu, prelazak iz osnovne u srednju školu;</li> <li>• Pisanje IEP ciljeva: SMART princip (Specifični, Mjerljivi, Akcioni, Realistični i Vremenski ograničeni)</li> <li>• Izbjegavanje grešaka u pisanju IEP-a</li> <li>• Saradnja porodice i škole u kreiranju IEP-a</li> <li>• Individualizacija programskih ciljeva</li> <li>• Didaktičko-metodičko prilagođavanje u nastavi</li> <li>• Individualizacija instrukcije čitanja za učenike sa teškoćama u razvoju</li> <li>• Individualizacija instrukcije matematike za učenike sa teškoćama u razvoju</li> <li>• Akomodacija i modifikacija u okviru IEP</li> <li>• Praćenje napretka učenika i implementacije IEP-a</li> </ul>				
<b>Ishodi učenja:</b>	<p>Studenti će:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Navesti komponente IEP</li> <li>-Analizirati akademsko postignuće učenika i na osnovu procjene napraviti IEP;</li> <li>-Nabrojati komponente IEP;</li> <li>-Opisati ulogu IEP u tranzicijskim periodima;</li> <li>-Usporediti različite IEP i pokazati jake i slabe strane IEP;</li> <li>-Kreirati IEP iz predmeta Matematika, BHS jezik, i Moja okolina</li> </ul>				
<b>Metode izvođenja nastave:</b>	Metod usmenog izlaganja Metod demonstracije Praktične vježbe Analitički metod				

	Sintetički metod
<b>Metode provjere znanja sa strukturom ocjene:</b>	<p>Seminarski rad: 10%</p> <p>I parcijalna provjera znanja-teorija 10%</p> <p>I parcijalna provjera znanja-vježbe 10%</p> <p>II parcijalna provjera znanja-teorija 10%</p> <p>II parcijalna provjera znanja-vježbe 10%</p> <p>Završni ispit 50%</p>
<b>Literatura:</b>	<p><b>Obavezna:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siegel, L. M. (2009). <i>Nolo's IEP guide: Learning disabilities</i>. Nolo.</li> <li>2. Ivančić, Đ., &amp; Stančić, Z. (2006). Individualizirani odgojno-obrazovni programi, Od teškoća u razvoju prema planu podrške učenicima s posebnim potrebama. <i>S Vama, polugodišnjak Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama. Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM</i>, 3(2/3), 91-119.</li> </ol> <p><b>Dopunska:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diković, M. (2010). Individualizirani kurikul kao pretpostavka uspješne integracije učenika s posebnim potrebama. <i>Magistra Iadertina</i>, 5(1).</li> <li>2. Belan, T. (2015). <i>Individualizirani pristup odgojitelja u inkluzivnom vrtiću</i> (Doctoral dissertation, University of Zagreb. Faculty of Teacher Education. Chair of Pedagogy and Didactics.).</li> </ol>